

Beogradskie Novine

Br. 155.

BEograd, srijeda, 19. jula 1916.

Izdati: dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Prodaje se:

u Beogradu i u krajevima za-
posljenutim od carsko i krajev-
skih četa po cijeni od
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji po
cijeni od
izvan ovog područja

Pretpisata:
za 1 mjesec u Beogradu i u
krajevima zaposljednutim
od carsko i krajevskih četa K. I. 100
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji K. 2-12
izvan ovog područja

6 h
8 h
12 h

Oglas po cijeniku.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 67. — Ugovor,
primanje oglasa i preplate: kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon broj 25.

Godina II.

RATNI IZVJEŠTAJI. Izvještaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 18. jula.

Rusko bojište:

U Bukovini i u predjelu sjeverno od prevoja Prislop prošao je jučeršnji dan bez znatnih dogadjaja. Kod Zabie i Tatarowa potisli su Rusi naša istaknuta odjeljenja natrag. Napadi njihovi pak na naše glavne položaje propali su uz velike gubitke po neprijatelju. Sjeverno od Radziwilo-wa i jugo-zapadno od Lucka, odbijeni su neprijateljevi napadi.

Talijansko bojište:

U predjelu Ortlera odbijen je neprijateljski napad na prevoj Thurnwieser. Varoš Riva, naš front između prevoja Borcola i doline Astochia, kao i pojedini odsjeci u Dolomitima, bili su u živoj topničkoj vatri.

Na koruškom frontu traju topnički bojevi u odsjecima Bella i Raibler. I Malburghett bombardovan je preko noći od talijanskog topništva. U Frattengraben-u (sjevero-zapadno od Pontebbe) čula se pred večer jaka borba. S naše strane na tom mjestu nije bilo četa u borbi.

Na Soči razvilo je neprijateljsko topništvo, poglavito protiv mosne brane u Gorici, vrlo živ rad.

Jugo-istočno bojište:

Ništa novoga.

Zamjenik glavnara generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj njemačkog admiralskog stožera.

K. B. Berlin, 18. jula.

Dne 11. o. mj. bombardovala je jedna naša podmornica željezare Seaham na engleskoj istočnoj obali. Između 10. i 14. jula uništile su naše podmornice na istočnoj engleskoj obali sedam engleskih ribarskih parobroda i dvije ribarske ladje.

Dne 17. o. mj. napale su tri ruske letilice jedan dio naših pomorskih sila prl ulazu u rivički zaliv, te bacile bombe bez uspjeha. Uslijed naše obrambene vatre srušila se jedna letilica, a druge dvije su se povukle.

Izvještaj turskog glavnog stana.

K. B. Carigrad, 18. jula.

Irakško i perzijsko bojište:

Nije se dogodilo ništa osobitog.

Kavkaško bojište:

Na lijevom i desnom krilu južno od Coruh-a položaj je nepromijenjen. U jednomu odsjeku središta izgubili su od svoje žestine ruski napadi, pošto su ih naše čete sa velikim gubicima po neprijatelju odbili.

16. jula dvije neprijateljske letilice bacile su u okolini bolnice i sanitetskih baraka na Galipolu 10 bombi, koje osim njekoliko razbijenih prozora, nisu pričinile nikakvu drugu štetu. Druga jedna letilica pretjerana je poslije podne našom vatrom preko moraškog tjesna.

Na ostalim frontovima ništa novog.

Ubojice na veliko.

Mi se divimo francuskom narodu. Mi u opšte poštujemo svakog našeg protivnika; nalazimo, da je nemoguće suditi narode, koji su toliko dali čovječanstvu, kao što su to Francuzi i Englez, prema ispadima njekolice usijanih glava, koji sada daju ton u evropskom cirkusu. Ali naročitom simpatijom moramo gledati Francuze, posmatrajući ih, gdje se viteški, upinjući i posljednje snage, biju za neuspjela engleska preduzeća. Mi znamo, da su Fran-

stari, urodjeni ratnički duh. Mi dakle poštujemo ovaj narod, koji sada pušta svoju krv do zadnje kapi, mi sa živim saučešćem pratimo njegovu tragediju. Ali tim većim gadjenjem moramo gledati na pojavu, kao što je Poincaré: treba biti do vrhunca nizak, pa da se u opšte može shvatiti tok misli ovog koliko beznačajnog, toliko nesavjesnog čovjeka. Bilo bi u opšte izlišno gubiti riječi o ovom čovjeku, kada on ne bi predstavljao jedan tip. To je tip, kojemu se sada još jedino ima pripisati produženje rata, tip lično beskrajno slavoljubivog i u njemu ruku bezdušnog političara, koji videći da mu u povijesti prijeti posve negativan sud, sada histeričnim gestovima želi da otkloni ono, što ga neminovno očekuje: historijski nekrolog, u kome će biti rečeno, da je bio do zla Boga rdjav političar. Njegov povjesnički nagon samoodržanja bez razmišljanja, a možda i sa njekim uživanjem u neograničenoj vlasti, povlači se sa sobom u ponor narodne miliune. Niko se sada u Francuskoj ne interesuje za povraćanje zemalja, čije je ponovo istrzanje iz sastava njemačkog carstva Poincaré u svome govoru o narodnom prazniku 14. jula označio conditio sine qua non za svršetak rata. Francuska zna tačno, da prvo nikada te zemlje neće dobiti, pošto bi takva odluka u inače mirnom, nacionalno sažičenom, izazvala buru od nezapamćenog opsega. A Nijemci su danas možda od sviju ratujućih naroda najmanje iscrpljeni, raspolažu još sa mnogo više svježine i životne snage od samih Engleza, a u stanju su, da u slučaju nužde izbace još njekih tri milijuna, koje oni za sada još mudro štete. A francuski narod nema perverznu namjeru da izazove u tolikoj mjeri njemačku „turor teutonicus“. On će biti zadovoljan, ako mu se vratи njegova domovina u onom opsegu, u kakvom ju je zatekao rat, a to je opet uslov, koji će Nijemci, kao što je to naglašeno u kancelarovom govoru, kao što se samo po sebi razumije, sa zadovoljstvom ispuniti. Otkuda dakle to, da se u Franceskoj, u zemlji gdje se u svima granama života ispoljava dobro ukus, u zemlji harmonije i latinske oplemenjene uzdržljivosti, mogu čuti tako strašno neukusne riječi, kao što ih je izgovorio Poincaré u svome posljednjem govoru?

To leži u tome, što je ovaj rat postao ratom diplomata. Kabineti se bore jedan s drugim, pojedinci zloupotrijebljavaju vlast, koju im je idealno raspoložena masa dobrovoljno dala, jer u francuskoj republici narod dobrovoljno daje vlast, — da bi produžili vijek svojoj ličnoj slavi. Poincaré tvrdi, da se on bori za ideju slobode, ili bolje rečeno, da se on i narod bori za slobodu. Ali šta se učini od te ideje, radi koje su se milijuni slobodnih građana odrekli svoga poziva, kad državnik, kojemu je narod podario ovaj veliki dar, ovo smatra kao njemu najprirodniju i najobičniju stvar na svijetu, te sa povjerenjem mu životima i blagom narodnim raspolaže na način, kako nije raspologao u cijeloj povijesti ni najapsolutniji samodržac, ni jedan Džingiskan ili Tamerlan. Ovi su samodržci zavisići od raspoloženja svojih gomila, morali su se jednog dana natići kameni ili otrovu, koja će osvetiti užalud straćene živote. Danas narodi više nisu puste i sulude rulje Tamerlanove, danas su oni uredjene i organizovane mase, a baš to čuva lude i lijene diplome, te se gube u tako nevjerojatnim zahtjevima, koje im diktuje lični inat, a ne svjetsko-političko razmišljanje, a već nikako prosvećenost, koja bi trebala da bude glavna odlika poglavara jedne slobodne republike. Odveć nasposoban za zaključivanje pametnoga mira, odveć siromašni u idejama, da bi postavili kakvo izravnjavajuće, možda potpuno novo, evropsko načelo, koje bi pomoglo čovječanstvu, on se sa zadovoljstvom odaže snovima, čija je nestvarnost oči-

gledna. Odveć plašljiv, da bi na vlačući već pri kraju svoje snage, znano, da sadašnje razvijanje i zadnjih snaga satire narod kao njeka teška bolest, a vidimo, da narod bez obzira na taj bol cijelog naroda iznova pokazuje svoj stitu odgovornost preduzeo posao, koji je svakako vrlo težak, on gleda da umno otputi vlastiti narod, kako bi ga lišio svake oštine, za slučaj, ako bi se on jednog dana htio protiv njega samog okrenuti

Ovaj je francuski diplomata dostojan drug ruskoga generalistima, koji zadovoljno trljujući ruke, priča kako su cijele čete na njegovu naredbu jurnule u baruštine, gdje ih je čekala sigurna smrt. Ovakvi primjeri sadizma nijesu se vidjeli od vremena srednjevjekovnih endemija, strahovitih zaraza, koje su se godinama vezivale za jedno te isto mjesto. Hljadama se na bojištu otima iz grudi samrtni ropac, ali za izvjesne Evrope to je kao njeka oduševljena zdravica na njekom banketu. Ovim svirepo-elegantnim riječima nijesmo se ni koraka približili novoj Evropi, koja se mora rođiti iz pare prolivenе narodne krvi, ako ne želimo da je cio ovaj rat uzalud vodjen. I suviše je prirodno, ako ovakvi dogadjaji kod naroda središnjih vlasti, kod kojih se već bilo probudio razumijevanje za patnje ostalih evropskih naroda, nanovo rasplamte želju za ratom do kraja.

Vlakovnici sloma Srbije.

Jedan od naših urednika obratio se je na jednog od najuglednijih aktivnih političara Srbije, koji je u posljednjim godinama zapremao vidjeno mjesto u svojoj otazbini, iako obzirno nasvoje vrijenje nije pod prošlim režimom stajao u prvim redovima. Na temelju ovih informacija razdijelili smo ovaj napis u šest odjeljaka, a uverjeni smo, da će srpski narod, koji je od prirode bistar i moralan, uverjeti se, da smo u pravu, a da je sve bila zabluda i laž, što mu je dosad posređovao srpske štampe, agitacija i zborova bilo govoreno.

Radikalna stranka.

Kad je riječ o radikalima, to pod tim imenom razumijevamo oba krila radikalne stranke — starje (fuzionaše) i mlađe (samostalne) radikale — jer im je program, kako u pitanju spoljne, tako i u pitanju unutrašnje politike isti, a oba su krila podjednako bila pohlepna na vlast, na položaje u državnoj službi, na liferacije, provizije i koncesije, i oba su podjednako lagali i obnavljali narod, da bi došli do većine i do vlasti, a podjeljili su se u dvije grupe zbog čisto ličnih pitanja, jer za sve nije u isti mah bilo dovoljno mesta. U oba krila radikalne stranke vodili su prvu ulogu neskrupulozni političari i obični demagazi bez šireg političkog horizonta, ni veće moralne jačine, većinom palanački advokati, (kojima je politika bilo sredstvo za zadovoljavanje ličnih ambicija i materijalnog blagostanja). Medju radikalnim političarima, koji su od 1903. godine suvereno upravljali Srbijom, nije bilo ni jednog čovjeka od velikog političkog talenta, ni velike političke spreme, ni ljudi jakog morala — sve su to bili ljudi najprosječnijih sposobnosti, većinom polutanskog obrazovanja, čija je glavna politička aktivnost bila ići po sreskim i okružnim zborovima i laganjem obnavljati narod, a raznim koncesijama (davanjem opštinskih utrina državnih šuma, puštanjem osudjenika s rovine i davanjem novca na zajam) privoziti za sebe pojedine bukače i prišpetle, koji su imali za sobom polovatice seljake. Samo su se takvim sposobnostima mogli najozbiljniji politički advokati i profesorji dogurati da postanu narodni poslanici, ministri i što je vrlo važno, bogati ljudi. Cijela Srbija zna, da je na pr. jedan takav politički političar, gimnazijalski profesor prije desetak godina morao uzajmljivati na mjenicu da dodje u Beograd, a sada ima u Beogradu kuću, koju je platilo preko 30.000 dinara, gotovog novca i papire od vrijednosti od njekoliko desetina hiljada. To se nije moglo steći za njekoliko godina od profesorske plate i poslaničke dijurnice!

U ostalom radikalni i samostalni „politici“, palanački advokati i profesori, prije svega za njih „svetoga režima“ nijesu imali, što bi rekao naš narod ni zašta da ih pas ujede, pošto su postali poslanici i ministri, za nje-

liko godina postadoše imućni ljudi. Količi je nedostatak istinskog talenta kod radikalnih prvaka svjedok je i taj fakt, što za Pašića, koji je više od 30 godina na čelu radikalne stranke, ni sami radikali ne tvrde, da je politički genij, već samo ističu, kako je „baja vešt“, sposoban za sitne političke intrige i za pridobijanje ljudi nemoralnim sredstvima: lažu i koncesijama.

Kada je kralj Milan ustao protiv radikalaca, on to nije učinio iz njeke narodite mržnje prema njima kao ljudima, već što ih je odmah prozreo kao politički nesposobne, a marolino nesolidne ljude. Radikalni program, zasnovan na idejama, koje su radikali primili od ruskih socijalista i nihilista, nije ni malo odgovarao ni duhu ni potrebama i strukturalima ruskog naroda. On se mogao prilijepiti za nedoučena djaka učiteljske i velike škole, ali on nije mogao prianjati za srpskoga seljaka, koji je skroz patrijarhal i koji ima sasvim drukčije pojmove o Bogu, vladajući i državi od ruskih nihilista i srpskih radikalaca. Radikali nijesu se mogli prilijepiti za zadržavajući „dukat i evancik“, govorili i narod dražili protiv činovnika, koji su debeli i sišu narodnu krv, govorili su protiv gradnje željeznicu tvrdeći, da prvi pisak lokomotive znači samrničko zvono za Srbiju, iznosili su kako je kralj Milan prokockao učički okrug i t. d., da bi se mogla čitava knjiga napisati o svemu, čemu su oni lagali srpski narod. Pa i pored svega laganja, oni nijesu bili sigurni, da će narod povesti za sobom, već se posluži još jednim nemoralnim sredstvom — paljevinama i ubijstvima, da pomoći terora zaplaše svoje protivnike u unutrašnjosti i da svijet zaplaže. Ovo su oni činili kad su bili u opoziciji i kad su bili na vlasti. Dolazeći na vlast oni su upotrijebili još jedno sredstvo za pridobijanje seljaka i inteligencije, a to je korupcija: davanje opštinskog i državnog imanja, koncesija, velikih položaja bez obzira na školu i sposobnost. Tako su pod radikalima mogli postati viši državni činovnici, okružni načelnici, inspektori, načelnici ministarstava bivše katedre, kasapi, učitelji. Skolovani ljudi, koji su njima prilazili, pravili su za tri četiri godine nevjerojatnu karijeru u državnoj službi, kakvu ni u jednoj uredjenoj zemlji ne bi mogli ni za dvadeset godina napraviti. Naravno, da cijeli štam i sve te karijeriste moralni svakom prilikom braniti radikale i zaklinjati se u jedino-spasavajući radikalizam. U ostalom, ovo kratko naglašavanje već poznatih činjenica, u Srbiji je već vrlo dobro poznato svakome, samo se može nješko zapitati: pa kad je sve to tako, zar u Srbiji nije bilo ljudi, koji će to sve učiniti i politiku postaviti na zdravu i moralnu osnovu, a narod obavijestiti?

Tih je ljudi bilo, a to su na prvom mjestu bili srpski kraljevi, oba posljednja Obrenovića, a sa njima i jedna stranka, koja je htjela od Srbije, da načini zaista evropski uredjeni zemlji, naprednu stranku pod Piroćancom i Milutinom Garašaninom. Sto oni nijesu uspjeli, da dobiju veliku većinu u narodu, što se pokazalo na izborima skupštinskim, ali je isto tako istina, da je radikalizam poslije ugušenja timočkog ebitne (novembra 1883.) bio u narodu potpuno satrven, i od tog doba do današnjeg dana radikalni nikada nijesu dobili većinu iz opozicije, već samo kad su dovodjeni na vlast ili poslije promjena na prijestolu (1889. poslije abdikacije kralja Milana, 1. aprila 1893., kada je kralj Aleksandar zbacen, namjesništvo i poslije ubijstva kralja Aleksandra 1903.). Obrenovići pak su svoje strane dovodili na radikalnu samu tada, kada su sticajem spoljnih prilika morali praviti koncesije ruskog uticaja.

Iz ovoga jasno izlazi, da je snaga radikalne stranke u naslonu na Rusiju; na vlasti radikalni su bili slijepo oruđuje u rukama ruske diplomacije, i pod radikalima je Srbija, u pogledu svoga samopredjeljenja prestavljala rusku guberniju, a u opoziciji pak Rusija je pomagala radikale, intrigirajući pomoći diplomacije i evropske štampe protiv antiradikalnih režima i davajući radikalima moralne i materijalne pomoći za borbu protiv svojih protivnika, specijalno dinastije Obrenovića, u Srbiji. Rusija nije bila daleko od sviju nasilnih mjer, koje su u Srbiji preduzimate, da se slomi dinastija Obrenovića: ni zaječarske bune, ni od Ivan-danskog atentata na kralja Milana, ni od najmrskijeg zločina, ubijstva kralja Aleksandra.

Zato je razumljivo, što je Nikola Pašić, vodja radikalne stranke, došao do tolikog značaja u Srbiji, ma da ga,

Ruska ofenziva.**Zvjerstva ruskih vojnika.**

Javljaju nam iz glavnog stana ratne štampe:

Kod posljednjih bojeva na sjeveroistočnom frontu nadene su u osjećku jedne konjančke strijeljačke divizije poslike rusko napada tri mrtva ulana, koji su bili na zvijerski način unakaženi. Mrtvi ulani, koji su ležali na ledjima, a imali su na svom tijelu druga rane, bili su sva trojica probodena kroz srce i to nožem sa dvije oštice. Rane ne potiču od bajoneta. Osim toga bilo je svoj trojici ulana izbodenno desno oko. Seljakinja, koja stanuje u nedalekoj kući, izjavila je, da su ove ulane unakazili ruski vojnici u visokim šubarama.

Spustili ton.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Stockholm, 18. jula.

Ruski listovi, koji su dosada govorili o zauzimanju L-a i v-a k-a u nečemu što se samo po sebi razumije, govoru sada o teškočama za proženje ofenzive.

„Rusko Slovo“ predočava da ne treba potičenjivati snage Austro-Ugarske i opisuje žilavu odbranu austro-ugarskih četa utvrđujući da o nekakvom prenagljenom povlačenju Austro-Madžara ne može biti ni riječi.

Raspoloženje u Rusiji.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Zürich, 18. jula.

Jedan švajcarski bankar koji se iz Rusije vratio javlja, da je raspoloženje tamо uslijed Brusilovljevih pobjednih izvještaja, vještački popravljeno. Pri svemu tome niko se ne nuda nekakvoj velikoj pobjedi, niti vjeruje u stalnost trenutnih uspjeha. Javno mnenje potreseno je vrlo velikim gubitcima.

Izjava ruskog časnika.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Beč, 18. jula.

Jedan viši ruski časnik, koji je na sjevero-zapadnom frontu dopao rostva izjavio je, da su kod sadanju ruske ofenzive ponovo izbili na vidik veliki nedostaci, te je sumnjičivo da li će ona postići svoj cilj.

Užasni gubici.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Berlin, 18. jula.

Amerikanac Wastburn javlja „Timusu“ iz Brusilovljevog glavnog stana: Gubici Rusa na Stochodu su užasni. On opisuje rusku naprezanju, da prediju Stochod, pri čemu su se uslijed paljbe njemačkih teških baterija ponova moralni vratiti. Čete su potpuno izmorene.

Rusko-japanski sporazum.

Ostavka japanske vlade.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Stockholm, 18. jula.

Po vijestima iz Tokija, ministar predsjednik Oku podnio je ostavku. Uzrok ovoj ostavci jeste u neraspoloženju političkih krugova zbog sporazuma zaključenog sa Rusijom, koji će u svojem izvodjenju vezati ruke Japanu u pogledu istočno-azijske politike.

Englesko-francusku ofenzivu.

Francuski ratni izvještaj od 3 sata po podne: Između Oise i Aisne rastrenio je vatrom jedno jako njemačko izvidničko odjeljenje pri uasku u M-11 i S-a-n-s T-o-u-r-e-n-t. U C-h-a-m-p-a-g-n-i odjeljenje je jedan njemački pokušaj napada na streljačke rovove ruskoga odsjeka, izveden protivnapadom. Na Verdunskom frontu bila je noć srazmjerne mirna, izuzimajući vis 304, gdje je bila jaka puščana vatra. Zapadno od Fleurija imale su francuske čete izvjesne uspjehe i osvojile tri mašinske puške. U Lotaringiji počušaše Nijemci, poslike prilično opširnog bombardovanja, dva napada na položaje u blizini H-a-n-a, jugoistočno od N-o-m-e-n-y-a, ali su bili odbijeni, ostavljući nam zarobljenike. Na ostalom frontu nije se ništa dogodilo.

11 sati poslije podne: Borbena djelatnost nije se ni kišom i gustom maglom umanjila. Sa engleskoga fronta danas nema ništa osobito da se javi. U toku nekolikih lokalnih borbi imali smo veći broj novih zarobljenika; ukupan broj neranjenih njemačkih zarobljenika penje se na 189 časnika i 10.779 momaka. Neprijateljski gubici u topništvu su još znatniji, nego što su, naši prvi izvještaji donijeli. Materijal, koji se trenutno nalazi u našem posjedu iznosi: 5 obica od osam coli, 3 obice od šest coli, 4 topa velikoga kalibra od šest coli, 37 poljskih topova, 30 rovovskih obica, 66 mašinskih pušaka i više hiljadu municije razne vrste. U ovom listu nije ušao veliki broj topova, koji još nijesu dovučeni, a koje je naša vatra uništila. Na desnoj obali M-a-s-e-a traže topnička borba u predjelu S-o-u-v-i-l-e. Broj zarobljenika, koji smo od 15. jula zadobili u odsjeku Fleur je iznos od prilične 200. Na ostalom djelovima fronta prošao je dan srazmjerne mirno. Bilo je vrlo rđavo vrijeme.

Večernji izvještaj generala Haiga od 17. o. m.: Naše su čete izvojale nove značajne uspjehe. Sjevero-zapadno od Šume kod B-a-z-e-n-t-e-P-e-t-i-t zauzešmo na juriš drugi neprijateljski obranjeni red u širim frontu od 1500 jardi. Velika kolica njemačkih lješeva nadene u tome odsjeku, svjedoči o grdnim gubicima, što

ih pretrpiše Nijemci, od kada je počelo naše nastupanje. Istočno od Longuevala još smo proširili svoj prorod u drugoj njemačkoj liniji zauzećem jako utvrđenog položaja Waterloo-Farm. Na našem ljevitom krilu zauzeli smo u O-v-i-l-l-e Boiselle, gdje se već danima biju ogorčene borbe prsa u prsa zaostala neprijateljska utvrđenja i sa njima dva časnika i 124 vojnika pruske garde, kao posljednje ostatke hrabre posade. Sada je cijelo selo na našim rukama.

Zvanično javljaju iz Londona 17. o. m.: Neprekidne kiše i gusta magla opet su sprječavali našu borbenu djelatnost. Inače nema ničeg važnog.

Rusi za Verdun.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Stockholm, 18. jula.

Od nekolicu dana se ruski vojni krugovu vrlo pesimistički izražavaju o položaju Francuza kod Verduna. „Rusko Slovo“ javlja iz Pariza, da u francuskim upravnim krugovima razmišljaju o planu n-a-p-u-t-a-n-j-a Verduna. N-c prekidna vatra Nijemaca nanosi velike štete, zbog čega je probitacnije zauzeti povoljnije položaje, koji se nalaze u pozadini.

Rat na moru i pod morem.

Potopljen njemački parobrod u švedskim vodama.

K. B. Stockholm, 18. jula.

Prema novinskim vijestima, koje su ove noći stigle iz Skellefte, u Bottniskom zalivu, torpediran je u nedjelju u večer njemački parobrod „Cyria“ od jedne ruske ili engleske podmornice, pa je i poslije nekoliko minuta potonuo. Posada, koja se sa stajala iz 28 mornara, spašena je od švedske torpednjačice „Kapella“, pa je iskrčana u Skellefte-u. „Cyria“ je potonula u dubini od 21 metar tako da se dimnjaci još i danas vide. Sa torpednjače „Kapella“ vidjeno je, kako su izbačena tri torpeda, ali podmornica nije primjećena.

Prema daljim vijestima potopljen je ovaj parobrod na istom mjestu, gde je i prije parobrod „Lissabon“, dakle u švedskim vodama.

Živa djelatnost.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“).

Stockholm, 18. jula.

Londonski listovi pišu o ponovnom oživljavanju njemačkih podmornica u Sjevernom moru. Oni utvrđuju da je prošlo nedjelje potopljeno 18 engleskih brodova.

Plijen na moru.

K. B. Dragal, 18. jula.

Južno od Draga-a naidio je Nijemci na tri švedska broda sa artijonom masora kao i američki brod sa petrolejem. Brodovi su odvучeni u Swinemünde.

Engleski demanti.

K. B. London, 18. jula.

Admiralitet javlja, da nije istinita vijest njemačkog admirnalnog stožera, prema kojoj je na 11. jula u Sjevernom moru potopljen jedan engleski pomoći krstaš.

Potpunjeni brod bila je jedna oružana ribarska ladja.

Austro-Ugarska.

Secesija u magjarskoj nezavisnoj stranci.

K. B. Budimpešta, 18. jula.

Zastupnici ugarskoga sabora, koji su istupili iz magjarske neodvisne stranke, držali su u večer sastanak i zaključili, da stvore novu stranku. Pošto je grof Mihajlo Karoly i i profutnici razloge istupanja iz stranke i predočuju buduće zadace stranke, zaključeno je na prijedlog Julija Justha, da stranka zadrži prijašnje ime.

Poslije toga je za predsjednika stranke izabran grof Mihajlo Karoly, a pošto je on vojnik, izabran je kao zamjenik predsjednika grof Teodor Bathanyi. Stranka broji 25 članova.

Balkanske vijesti.**Požar u Ateni.**

Izgorjeli vojnici.

K. B. Amsterdam, 18. jula.

„T-i-m-e-s-u“ javljaju iz Atene, da su od vojnika, koji su gasili požar u šumi Tatoj poginuli tri časnika i 8 vojnika, a osim toga je izgorio još 20 ljudi.

I u Keokiziji izbio je požar, ali je brzo ugušen.

Grčka i sile sporazuma.

Razjašnjavanje grčkih časnika

K. B. Pariz, 18. jula.

„Petit Journal“ javlja iz Atene, da je između generala Sarraila i grčkih vojnih vlasti postignut sporazum, prema kojem će ugasiti grčki časnici biti premešteni u mir i disciplinarno kažnjeni, jer su navalili na jednog novinara, koji je bio prijatelj silama sporazuma.

K. B. Atena, 18. jula.

Zvanične novine objavljaju listu redstvenih mješta, čiju izmjenu traže sile sporazuma. Jedan potpisani kraljev ukaz kojim su i druge izmjene naredjene u pogledu činovništva, propao je prilikom požara u Dekeliji sa ostalim zvaničnim aktima.

Rascjep grčkih socijalista.

K. B. Bern, 18. jula.

U jednom članku pod naslovom „N-i-j-e-m-c-i-n-a-p-s-u“, javlja „M-a-t-i-n“, da se u Solunu obrazovala zasebna, od grčke socijalističke stranke odvojena, socijalistička grupa, koja je rjesila u duhu berenske tzv. Zimermanske komisije, dok sama grčka socijalistička stranka u spoljnoj politici postoji.

c. i. k. vojno gradjevinsko odjeljenje, naredjuje se:

Zvanične objave.**Objava.**

Odnosno naknade (naplate) za opravke privatnih zgrada i dijelova (stanova) istih, koje je iz obzira nastanjuvanja izvršilo c. i. k. vojno gradjevinsko odjeljenje,

naredjuje se:

1. Naknadu za radove opravljanja dužan je u prvom redu da učini vlasnik kuće, a ako on nije ovđe ili se ne zna gdje se nalazi, onda onaj, koji se dotičnom zgradom ili jednim dijelom zgrade (stanom, dučanom, kućom i t. d.) koristi.

2. Naknada se čini:

a) Pod svim okolnostima za one radeve, koji su bili potrebni, da bi se zgrada mogla upotrijebiti, da bi se sačuvala od daleke štete, ili da bi se zgrada dovela u njeno ranije stanje,

b) tako isto za sve one opravke, koje su preduzete iz zdravstvenih uzroka, kao opravke kanala, pomjara, nužnika s vodenim spiranjem, zatim uvođenje vodovoda, čišćenje i novo bojadisanje (krečenje) zadržanih zidova i t. d.

c) za one opravke, koje ne spadaju u pomenute vrste a) i b), ali odgovaraju sadašnjim potrebama stanovanja i imaju značaj pobjoljšavanja zgrade, pa prema tome i povećanje njene vrijednosti, kao uvođenje električne svjetlosti, popravke kupatila i t. d. Ove se moraju potpuno naknaditi, ako ih vlasnik kuće ili kirajdžija primi i dalje upotrijebi. Ako on ova uređenja ne primi, onda će c. i. k. vojno gradjevinsko odjeljenje odstraniti dotičnu sprovidjenju i instalacije a mogući kvar, koji bi se time nudio zidovima u duvarima i t. d. neće se opravljati.

3. Naplatu vrši c. i. k. vojno gradjevinsko odjeljenje u Beogradu po izračunatim troškovima, u kojima su izvršene opravke kratko opisane i prema pojedinacnim ili ukupnim cijenama tako označene, da se iz toga može viditi način i obim svih radova.

Od c. i. k. vojnog gradjevinskog odjeljenja istavljeni računi troškova pravno su obvezni i protiv njih žalba nije dozvoljena. Od posljednjih odstanzkih dočišćenja i uključujući i instalacije a mogući kvar, koji bi se time nudio zidovima u duvarima i t. d. neće se opravljati.

4. Račune troškova dostavlja c. i. k. vojno gradjevinsko odjeljenje po c. i. k. okrugom zapovjedništvu Beograd—grad, kad političke vlasti prvo stepena, radi naplate vlasniku kuće, u njegovom odsustvu upravniku kuće ili kome drugom opunomoćniku, ili, ako i takvoga ne bi bilo, onome, koji se kućom koristi ili kirajdžija njenih pojedinih dijelova.

Posljede ovoga se isplata mora izvršiti za 14 dana u blagajnici c. i. k. vojnog gradjevinskog odjeljenja, ulica Miloš Veliki 27., podnašnjem računa troškova.

Ako se isplata u tome roku nebi izvršila, onda će se naplata dotične naknade preduzeti prisilnim putem.

5. Vlasnici kuće, koji propisanu naknadu nebi mogli platiti uslijed novčane oskudice, a za to potreblja srestva nebi mogli pribaviti ni u doglednom vremenu, dužni su, ako oni u cijeloj kući ili u njenom većem dijelu sami žive, — a prema broju članova porodice tolike prostorije stana stvarno nebi bile potrebne — da neophodno nepotrebne prostorije, namještene ili prazne, izdaju pod kiriju, da tako iz pristupa kirije podmire propisanu naknadu za izvršenu opravku.

6. Ako svote naknade prelaze 1000 krili ako obveznik plaćanja nebi bio u stanju da naknadu u jedanput isplati, a da time svoj životni opstanak jako ne ošteći, onda će mu se po obrazloženoj pismenoj molbi, koja se

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

Molim drugove i prijatelje moga muža **Milivoja Stanojevića**, pješ. kapetana vardiške divizije. Milivoju javite, da sam sa Pericom zdrava u stanu kod mojih sestara, da je Perica velik, svom tatici jednako piše i zovega da dodje. U isto vrijeme molim, da me izvjesti o mojoj braći i bratanu Božu. Perica tati ljubi ruku, a ja ga sa sestrana toplo pozdravljam, Ruža, Kragujevac, Crkvena ul. 38. 8443-6

Molim sve prijatelje i poznanike, da me izvijeste ako ma šta znaju o momu mužu ŽIVOJINU RAKIĆEVICU, vojniju pionerske čete polubataljona Šumadij, divizije i Radu Rabrenoviću, koji je kao sprovođeni osudjenika beograd. zavoda otišao. Unaprijed blagodare i pozdravljuju: Anka, Nata i Radinka Rakićević. A 71-6

KORESPONDENCIJA.

Pozdravlja muž Pavla kapetana, sinove Dr Gjuru Novakovića, apotekara, Kosovu Novakoviću, tvore pismo primila, pisi opet, zdrava sam, brine se mama, Ljubica, Gjurgjevac. Sibin, Jaka 4. Kragujevac. 83-8

Naučitljivim unoljavam svoje prijatelje i poznanike, da me izvijeste ako štograd znaju o mojim sinovima Miodragu i Vojislavu Lj. Stanisavljeviću. U isto vrijeme neka me izvijeste ako znaju što o Dušanu Aleksandru i Bošku Dodiću. Ko me bude štograd o njima izvestio, ostaću mu vječito blagodaran. Ljubomir Stanisavljević, trg. iz Kruševca. 8394-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. Poslati novac primila sam od mog zeta Janka Mladenovića kapetana, adjutanta bivše kosovske divizije. Molim izvijestite ga, da pošalje novac u Prištinu, vrlo je nužan, Fanika Stojkovića, Beograd, Daničićeva ul. 31. 8473-8

Kosti Dimitrijeviću, Ženeva. Jesi li čitao oglase upućene ti u 142. br. „Beogr. Novina“ str. 5. Primila sam 100.75 Kr. Milovan više da ne šalje, već neka da Duško i Nića, a ja ču od pocrima dobiti. Saznali smo o Miti, Raši i Toši, zdravo su. Gde je Mita? Je li u Francuskoj? Tvoj oglas nije izšao. Neka Milovan javi kako su Duško i Nića. Svi te toplo pozdravljamo. Persida Ristić, Kragujevac. 8402-8

Ogi Derok, Prokuplje. Za sada nemogu dobiti pasoš. Novaca imam, ali ni na koji način ne mogu vam poslati. Prodate što se prodati može. Ovdje ima sve što nam je za kuću potrebno. Mnogo bri nemjer nikakva izvještaja o vami nemam. Pozdrav Katica. K. 73-8

Milutin Rakoviću, p. poručniku inženjerskom. Novac poslat preko banke primili. Vest o tebi mnogo nas je sve obradovala. Ja sam kod mame, svi smo zdravi, kao i tvoja mati i ostali. Mica rodila blizance. Raspitaj i javi za Dragana i Ljubu, kao i za tatu i tvoju braću. Pošli opet novaca što više, kako mi je potrebno. Prvovalj ljudi ruku tati. Mnogo te sve pozdravljamo. Tvoja žena Mira, Kragujevac, Neromanina 10. A 77-8

G. Radoslavu Agatonoviću, Niša. Hvala ti. Održavaj, molim te, stalno vezu sa mom. Vojom i Dragišom, i obavještavaj me, neprekidno i što najčešće možeš o njima. Miloš i Denković moći će to olakšati. Pitaj Voju je li primio amanet, poslat mu prije četiri mjeseca i javi mi najprije to i jesu li on i Dragiša na starim svojim mjestima. 3, 16, VII. Pozdrav St. D. Ribarac, Zorina ulica 100. 8459-8

Aci Milanoviću, Ženeva. Primili smo poslate nam stvari od Jovanke, izvijesti našeg Milana u Marselju, Cours Pierre Puget 81, da sam sa majkom i Leposavom u Smederevu u našoj kući u vinogradu u povoljnom zdravljaju i stanju, očekujući vase dopise preko ovih novina. Sve naše ljubezno pozdravljamo, Joca Milanović. 8462-8

Redaction du „Courrier“, Rue Neuve du Temple 5. Geneve. Stameni Sabljarević, učiteljici u Ajaciu (Korziku). Tvoj oglas u „Kuriru“ istom sad pročitah, mnogo smo brinuli. Mi smo svi zdravi, javi se češće preko „Beogradskih Novina“, ali malo obširnije. Pozdrav od sviju. Tvoj otac Aleksa Sabljarević, Djušina ul. 10. 8457-8

Biro Djordjeviću, Ženeva, Švajcarska. Adresa: Case Mont-Blanc Nr. 64-50. Molim prijatelja Čeku da izvijesti moga ujaka g. Matu Boškovića, srpskog poslanika u Londonu, da smo njegov oglas pročitali, da se nalazimo u Beogradu u stanu Kraljeve Natalije ulica br. 98. Majka je bolesna i moli da ga joj novac što prije posalj. Pozdravlja vas Jelica Stefanovićeva. 8461-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. Molim Srpski Crveni Krst, da me izvijesti, da li je živ i zdrav moj muž Milorad J. Marković, artiljerijski kapetan brdske artilj. i gdje se nalazi. Njega izvijestite, da su njeovi svi živi i zdravi, i da se za njega mnogo brinemo, jer ništa nismo za njega čuli već sedam mjeseci. Zato Vas molim, da me izvijestite preko „Beogradskih Novina“ a po mogućstvu i mene lično, na čemu ću vam biti vječito blagodaran. Unaprijed blagodarin Anka M. Markovića, Popović, srež kosmajske, okrug beograd. Sopot. 8442-8

G. Aci J. Milanoviću, Ženeva. Lijepo te molim budi dobar i izvijesti se, gdje je moj Milan. Otišao je kao telegrafista vrhovne komande. Javi mu, da mu je mati umrla. Moli ga, da se češće javlja preko tebe ili novina, jer je brinem. Poslati novac primila sam. Blagodarin ti unaprijed. Troškove će ti naknaditi. Tvoje i tebe pozdravlja Dara M. Šterić, Smederevo. 8436-8

Momčilo Paštroviću, Ženeva. Molim te Čilo izvijesti me šta je sa mojim Acom, ton je poručnik VII. puka, I. poz., II. četa, III. bataljun. Ako mu je moguće nek mi pošle para, a tako isto i Brana, jer sam u velikoj oskudici. Izvijesti me Čilo i za Milana Mitrovića, pješ. kapetan, XII. puka, II. poziva, javi mu da mu je žena zdrava. Pozdravlja tebe i Branu vaša tetka Ljubica Popović, Kumanovska br. 4. 8463-8

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

Djordjevićevom Birovu, Ženeva. Molim javite mojim sinovima, Miletu i Konstantinu, da smo svi zdravo i dobro. Pozdravljamo ih mnogo, Selaković, apotekar. 8424-8

BIRO »DJORDJEVIĆ«, Geneve, Švajcarska, Gasse Mont-Blanc 64-50. — Dimitrije Vujičić i Vlada. — Sesnajestog jula pročitah oglas. Obradovao sam se. Zašto se nije javio Vlada? Jeste li zajedno i gdje? Želi vam zdravlja. Ljubomir Dj. Popović, Janičeva ul. br. 15. 8438-8

JOVANU PREMOVIĆU Ženeva — za Svetozara Radočića, general štabnog pukovnika. — Ja sam u Beogradu, u velikoj nevolji, pošaljite odmah novaca. Katica Verešićeva, Daničićeva ul. br. 21. 8439-8

Gospodin SVETOZAR BUJOŠEVIĆ, Zürich, Universitätsstrasse 47. — Molim vas, javite Miljanu St. Ristiću, gl. blagaj. željez. direkcije, da ga moj njegova tetka Aca Jovanovića, da joj javi za zeta Voju Miličevića, majora i sinove Dragom i Belog. Devet mjeseci o njima ništa čula nisam i ako sam se tri puta obraćala i kartama i preko novina. Voja neka pošalje Mici novaca jer su joj vrlo potrebni. Rezultat pošaljite oglasom preko »Beogradskih Novina«. Zahvaljujem vam na dobroti. Aca Jovanović, Saborna ul. 82. 8440-8

G. ACI DINIĆU, Hotel »Terminus«, Ženeva, za Dragutina Jankovića, advokata iz Beograda. Molim vas izvijestite me o Milivoju, sinu Svetozara Radoslavijevića, kontrolora trošarine, teliži živ i zdrav i gdje se nalazi. Pozdravlja vas Zora Janković, Mutapova ul. 8372-8

G. JOVANU PREMOVIĆU Case postale 3545, Mont Blanc, Geneve. — Molim vas, razaberite i javite mi gdje je moj muž Kosta Ivanović, revizor carinski, koji je novembra otišao sa sinom Milanom preko Peći kao blagajnik VIII. puka, III. poziva, a do danas se nije javio. Njega izvijestite da sam sa djecom bez sredstava u Beogradu, Ljubčićna ul. br. 25. Natalija Ivanović. 8441-8

DRAGOLJUBU BOŽINOVICI, Hotel Terminus, Ženeva. — Molim vas, izvijestite moga muža Vojislava Miloševića, člana firme: Koen i Todorović, da se sa svom djecom nalazim živa i zdrava u Beogradu. Takodje vas iskreno molim, izvijestite me ako bi šta znali o mom bratu Voji Vukadinoviću, zetu Mihailu Milenkoviću, kapetanu i djeveru Milošu Miloševiću iz Kruševca. Unaprijed zahvaljujem vam na dobroti. Aca Jovanović, Saborna ul. 82. 8442-8

G. JOVI PREMOVIĆU Hotel Terminus, Ženeva. — Moj sin Vojin Djordjević, po dostavi nalazi se u Francuskoj; a stariji Sredoje Djordjević u Engleskoj. Molim vas, raspitajte u kojim su mjestima, da li su zdravi, čim se zanimaju i kako bi im mogao novac poslati. Sve troškove snosim. Unaprijed veliko hvala. Mladen Djordjević, inspektor, Avajska ulica broj 1. 8445-8

G. MILOŠU MARKOVIĆU porezniku, Geneve. — Hvala ti mnogo na izvještaju za Stojana i Cvetku. To je prvi glas što sam čula. Pozdravi ih mnogo i gledaj da se češće javljaju, jer bolesna sam od brige. Ide li Cvetku u školu? Šta je sa Lazom? Neka mi Stojan i Cvetko pišu preko tebe. Lenka i Mijo su u Kos. Mirovici zdravi, pisala sam joj. Mi smo svi zdravi. Pozdrav Marija Lazarević, Bircaninova ul. br. 13. 8450-8

MILIVOJU SJENICKOM, Hotel Strasburg, Ženeva. — Razabereti molim te, i javi mi gdje su moji sinovi: Mateja, pisar Uprave Monopola, koji je otišao sa tečom Kostom Ivanovićem i njegovim sinom Miljanom, kao i Vukašin, koji je otišao sa inženjerskim pukovnikom Dušanom Cvetkovićem načelnikom inženjerije II. armije. Oni su svi još novembra otišli iz Peći, no se do sad niko nije javio. Tvoja sestra Jela Popović, Beograd, Resavska ul. 10. 8447-8

Gospodinu GAVRI NIKOLIĆU, Nica. — Veliko vam hvala na izvješće moga muža Stojadina Vučkovića, koje ste nas u ovim zabrinutim danima naročito za njim obradovali. Opet vam se obraćam sa molbom da njemu javite da smo svi zdravi, sinčić mu već ide, ali smo u velikoj oskudici, novac neka nam pošalje odmah. Vječito vam ostaje blagodarna Persida St. Vučković, Kraljeve Natalije ul. br. 48, Beograd. 8448-8

G. MILUTINU PROTICU, studentu, Ženeva. — Molim vas, javite momu bratu Đamnjunu da javi mome sinu Peri P. Popoviću, da nam pošalje novac jer nam je potreban. Mi smo svi zdravi. Pozdrav našima, Spiru Popović, Kralja Milutina ul. br. 34, Beograd. 8449-8

TOŠI PERIŠIĆU, Zürich. — Molim vas, izvijestite se preko g. pukovnika Lešjanina, gdje se nalazi, je li živ i zdrav moj muž Miša Ognjanović, komesar VII. puka, II. poziva, pri kombinovanom redu, dunavske divizije, za koga do danas nemam nikakva izvještaj. Unaprijed blagodari i poštuje vas, Katarina Ognjanovića, učiteljica, Kralja Milutina ul. 11. 8450-8

Voj Lukiću, Ženeva. Molim te izvijestiti moga zeta Svetozara M. Živčevića, iskljednika XII. p., I. poziva, da sam poslati 400 kruna preko Wiener Bank-Verein primio. Vrlo smo se obradovali. Neka nas izvijestite opširnije o njemu kao i o mom Dragunu. Mnogo ih pozdravljamo kao i te. Kameničić, advokat. Palanka smedrevska, Miloševac. 8391-8

ZÜRICHER BUREAU FÜR AUF-SUCHUNG VERMISSTER, ZÜRICH. — Primila sam vašu kartu No. 26190. — Molim izvijestite Aćima Andjelkovića, da sam sa Radmilom, Jovankom i Kinom u Kragujevcu dobro. Neka o sebi, djeći i Simi javi opširnije, jer brinemo. Novac neka pošalje u krunama. Kuća propala. Svi ih vole i žele što skorije izvješće o njima. Bisenija Andjelkovića, Daničićeva ul. br. 15. 8401-8

Pension Regina, Geneve, — za art. majora Obrene Neškovića, da i Ruža smo zdravo i dobro. Uskoro ću nam biti potreban novac, koji posluži u krunama. G. Raduša Stanković, (trg. iz Kragujevca) Hotel Terminus Geneve, a name javi koliku sumu da, da nam ovdje isplati g. Metrović. Izvještaj preko g-dje pukovnika Dj. Jovanovića primile smo i odgovorile. — Pukovnik Budimir Ilić neko poslje što pre novac g-dje. Pozdrav svima Aleksandru O. Nešković Kragujevac. 8381-8

ZÜRICHER BUREAU FÜR AUF-SUCHUNG VERMISSTER, ZÜRICH. — Primila sam vašu kartu No. 26190. — Molim izvijestite Aćima Andjelkovića, da sam sa Radmilom, Jovankom i Kinom u Kragujevcu dobro. Neka o sebi, djeći i Simi javi opširnije, jer brinemo. Novac neka pošalje u krunama. Kuća propala. Svi ih vole i žele što skorije izvješće o njima. Bisenija Andjelkovića, Daničićeva ul. br. 15. 8401-8

Pension Regina, Geneve, — za art. majora Obrene Neškovića, da i Ruža smo zdravo i dobro. Uskoro ću nam biti potreban novac, koji posluži u krunama. G. Raduša Stanković, (trg. iz Kragujevca) Hotel Terminus Geneve, a name javi koliku sumu da, da nam ovdje isplati g. Metrović. Izvještaj preko g-dje pukovnika Dj. Jovanovića primile smo i odgovorile. — Pukovnik Budimir Ilić neko poslje što pre novac g-dje. Pozdrav svima Aleksandru O. Nešković Kragujevac. 8381-8

G-dja R. Markolesko, Kralja Milana ul. 5, izvještava svoga sina Marka Markolesku, inžinjera, da je novac primila 21. juna preko Ung. Commercial Bank. Zahvaljuje mu i javlja mu, da je zdrava, koje i njemu iz svega srca želi. Moli ga da se češće javlja i čuva, zdravo brine za njega, jer do danas ni jedna karta izuzev one dvije sa Krfa, nije dobila. Ona mu se javila na sve moguće načine, nezna da li je primio, jer adrese nema. Srdačne materinske pozdrave šalje, a Boga moli, da joj svađa jedinica zdravog kući vrat. 8471-8

G. MILUTINU KARAMATIĆU Avenue du Mail 4, Ženeva. — Molim te, raspitaj i doleimenovane da li su živi i zdravi, pa me preko ovog lista izvjeti i to:

1. Miloš Milić, porednik III. čete, III. bataljuna, XIV. puka, timočke divizije, I. poziva, njega izvijestiti da mu je majka Marija sa familijom zdrava. 8472-8

2. Dragoljub Radojević, na rednik-podporučnik, dopunske baterije, 3. artiljerijskog prekomorognog puka, I. poziva, njega izvijestiti da je Mileva sa djecom zdrava, ništa da nebrine. 8460-8

3. Ljubo Milić Milojević, vojnik II. čete, IV. bataljuna, VII. puka, II. poziva, dunavske divizije, njega izvijestiti da mu je familija zdrava, a on da izvijestiti ako šta zna o Radovanu. 8461-8

4. Života Radojković, vojnik I. baterije, I. diviziona, dunavskog artiljerijskog puka, II. poziva, njega izvijestiti da je Vukosava sa djetetom i familijom zdrava, da nebrine. 8462-8

5. Janićije Jovanović, vojnik III. čete, IV. bataljuna, VII. puka, III. poziva. 8463-8

Momčilo Paštroviću, Ženeva. Molim te Čilo izvijesti me šta je sa mojim Acom, ton je poručnik VII. puka, I. poz., II. četa, III. bataljun. Ako mu je moguće nek mi pošle para, a tako isto i Brana, jer sam u velikoj oskudici. Izvijesti me Čilo i za Milana Mitrovića, pješ. kapetan, XII. puka, II. poziva, javi mu da mu je žena zdrava. Pozdravlja te i Branu vaša tetka Ljubica Popović, Kumanovska br. 4. 8463-8

6. Života i Stanimira Jovanovića iz Mladenovca, radnici pri ložionicu, koji su otišli sa ložionicom pri povlačenju, njih izvijestiti da su im kod kuće svi zdravi, a Janićije ako šta zna o Životi neka te izvijesti. 8470-8

Sve troškove oko izvještaja priznajući i položiću ovđe. U ime gornjih porodica unaprijed ti blagodari i pozdravlja tvog Mih. T. Petrović, V. Mladenovac. 8464-8

8434-8

